Cewhera Demê

Ji bo her tiştî dem û ji bo her mebestek di bin ezman de dem heye: Waiz 3:1

Pêncdeh

Û bi derbasbûna demekê, Qayîn ji berê erdê pêşkêşek pêşkêşî Xudan kir. Destpêbûn 4:3

Lê ezê peymana xwe bi Îshaq re, yê ku Sara wê sala bê di vê dema diyarkirî de ji te re bîne dinyayê, deynim. Destpêbûn 17:21

Û wî got: «Ez ê di wextê jiyana xwe de vegerim ba te; û va ye, Sara, jina te, wê kurekî wê hebe.» Û Sarayê ev yek li ber deriyê konê ku li pişt wî bû bihîst. Niha Birahîm û Sara pîr û kal bûn; û êdî li ba Sarayê edetên jinan nemabûn. Ji ber vê yekê Sarayê di dilê xwe de kenîya û got: «Piştî ku ez pîr bibim, gelo ez ê kêfxweş bibim, ji ber ku axayê min jî pîr e?» Û Xudan ji Birahîm re got: «Çima Sarayê kenîya û got: «Ma ez ê bi rastî zarokekî bînim dinyayê, ku ez pîr im? Ma tiştek ji bo Xudan pir dijwar e? Di wextê diyarkirî de ez ê vegerim ba te, li gorî wextê jiyana xwe, û Sarayê wê kurekî wê hebe.» Destpêbûn 18:10-14

Çimkî Sara ducanî bû û di pîrbûna Birahîm de, di dema diyarkirî de ku Xwedê jê re gotibû, kurek anî. Destpêbûn 21:2

Û wî deveyên xwe li derveyî bajêr li kêleka kaniyeke avê di êvarê de, di dema ku jin derdikevin avê bikişînin de, li ser çokan danîn. Destpêbûn 24:11

Û wî got: «Va ye, hîn roj e, ne jî dema komkirina pez e. Av bidin pez û herin wan biçêrin.» Destpêbûn 29:7

Bi vî awayî, rastdariya min wê di pêşerojê de, dema ku ew li ber rûyê te were ji bo heqê min, bersiva min bide: her kesê ku di nav bizinan de ne xalxal û ne jî di nav miyan de qehweyî be, wê bi min re were dizîn. Destpêbûn 30:33

Û di wê demê de, gava pez ducanî bûn, min çavên xwe bilind kirin û di xewnê de dît ku, beranên ku li ser pez diqelişiyan, bi xêz, xalxal û gewr bûn. Destpêbûn 31:10

Û di dema êşa wê de, awa bû ku cêwî di zikê wê de hebûn. Destpêbûn 38:27

Û ji dema ku wî ew li ser mala xwe û li ser hemû tiştên xwe wek çavdêr danî, Xudan ji bo xatirê Yûsif mala Misrî pîroz kir û bereketa Xudan li ser hemû tiştên ku di malê û zeviyê de hebûn bû. Destpêbûn 39:5

Eger em li paş nemana, bê guman em ê vê cara duyemîn vegeriyabûna. Destpêbûn 43:10

Dema mirina Îsraêl nêzîk bû, gazî kurê xwe Ûsif kir û jê re got: «Heke min li ber çavên te kerem dîtibe, ji kerema xwe destê xwe deyne bin ranê min û bi min re dilovanî û dilsozî bike; ji kerema xwe min li Misrê veneşêre.» Destpêbûn 47:29

Û piştî demekê padîşahê Misrê mir. Zarokên Îsraêl ji ber koletiyê axîn kişandin û qîrîn kirin û qîrîna wan ji ber koletiyê gihîşt Xwedê. (Derketin 2:23)

Û Fir’ewn di vê demê de dilê xwe hişk kir û gel berneda. (Derketin 8:32)

Û Xudan demek diyarkirî destnîşan kir û got: «Sibê Xudan wê vê yekê li welêt bike. Çimkî ez ê di vê demê de hemû belayên xwe bişînim ser dilê te, li ser xulamên te û li ser gelê te; da ku tu bizanibî ku li seranserê erdê kesek mîna min tune. Va ye, sibê di vê demê de ez ê teyrokek pir dijwar bibarînim, ku ji damezrandina Misrê heta niha li wir qet neqewimiye.» Û Fîrewn şand û gazî Mûsa û Harûn kir û ji wan re got: «Min vê carê guneh kir: Xudan adil e, lê ez û gelê min xerab in.» Derketin 9:5,14,18,27

Û gava kurê te di pêşerojê de ji te bipirse û bêje: «Ev çi ye?», tu jê re bêjî: «Xudan bi destê xwe yê xurt em ji Misrê, ji mala koletiyê derxistin.» Û gava Fir’ewn bi zorê berda me, Xudan hemû zarokên pêşî li welatê Misrê, hem zarokên pêşî yên mirovan û hem jî zarokên pêşî yên heywanan, kuştin. Ji ber vê yekê ez her kesê ku zikê xwe vedike, nêr be jî, ji Xudan re qurban dikim; lê ez hemû zarokên pêşî yên zarokên xwe rizgar dikim. Derketin 13:14-15

Eger ew rabe û bi gopalê xwe bimeşe, wê demê yê ku lê daye wê bê berdan. Tenê divê ew cezayê windakirina dema wî bide û wî bi tevahî baş bike. Lê eger ga berê bi qiloçê xwe lêxistibe û xwediyê wî şahidî lê kiribe û wî ew nehiştibe hundir, lê wî zilamek an jinek kuştibe, wê demê ga divê were kevirkirin û xwediyê wî jî wê were kuştin. An jî eger were zanîn ku ga berê lêxistiye û xwediyê wî ew nehiştiye hundir, wê demê divê ew ga bi ga bide û yê mirî wê bibe yê wî. Derketin 21:19,29,36

Cejna nanê bêhevîr pîroz bike: (Tu dê heft rojan nanê bêhevîr bixwî, wek ku min ji te re emir kiriye, di dema diyarkirî ya meha Abîbê de; çimkî tu di wê salê de ji Misrê derketî; û tu kes vala dernakeve pêşberî min:) Derketin 23:15

Cejna nanê bêhevîr divê tu pîroz bikî. Wek ku min ji te re emir kiriye, heft rojan nanê bêhevîr bixwî, di meha Abîbê de, çimkî di meha Abîbê de tu ji Misrê derketî. Şeş rojan divê tu bixebitî, lê di roja heftemîn de divê tu bêhna xwe vede: di dema çinînê û di dema dirûnê de divê tu bêhna xwe vede. Derketin 34:18,21

Û cilê ku tu bişo, çi wart be, çi hirç be, çi jî her tiştê ji çerm be, eger lekeya wê ji wan çûbe, wê demê divê cara duyemîn were şuştin û paqij bibe. Levîtîk 13:58

Û eger jinek ji dema veqetandina xwe gelek rojan xwînrijandin hebe, an jî ji dema veqetandina wê derbas bibe, hemû rojên xwînrijandina wê ya nepak wê wekî rojên veqetandina wê bin: ew ê nepak be. Levîtîkus 15:25

Tu jinekê ji xwişka wê re neyne, da ku wê aciz bikî, tazîbûna wê eşkere bikî, di jiyana wê de li kêleka wê. Levîtîkus 18:18

Lê belê bajarên Levî û malên bajarên ku milkê wan in, Levî dikarin her dem ji nû ve bikirin. Û ew ê ji sala ku ew ji wî re hatiye firotin heta sala jûbîlê bi yê ku ew kirî hesab bike: û bihayê firotina wî dê li gorî hejmara salan be, li gorî dema karmendekî kirêkirî dê bi wî re be. Levîtîkus 25:32,50

Û bêrandina we wê heta dema rezçinînê bigihêje, û rezçin jî wê heta dema çandinê bigihêje: û hûnê nanê xwe têr bixwin û di welatê xwe de bi ewlehî bijîn. Levîtîkus 26:5

Û erd çi ye, çi berdar be çi ziwa be, çi dar lê hebe, çi tune be. Û cesaret bikin û ji fêkiyên erdê bînin. Niha dem dema tirîyên pêşîn bû. Jimare 13:20

Û ewê ji niştecihên vî welatî re bêjin, çimkî wan bihîstiye ku tu, ya Xudan, di nav vî gelî de yî, ku tu, ya Xudan, rû bi rû têyî dîtin, û ewrê te li ser wan radiweste, û tu li pêşiya wan diçî, roj di stûneke ewr de û bi şev jî di stûneke agir de. Jimare 14:14

Çawa bav û kalên me daketin Misrê û em demek dirêj li Misrê man; û Misriyan em û bav û kalên me êşandin: Jimare 20:15

Û wê demê min ferman da te û got: «Xudan Xwedayê te ev welat daye te da ku tu bibî xwediyê wê. Hûnê hemû yên ku ji bo şer amade ne, bi çekdarî li pêşiya birayên xwe yên Îsraêl derbas bibin.» Û wê demê min ferman da Yêşû û got: «Çavên te hemû tiştên ku Xudan Xwedayê te bi van herdu padîşahan kir dîtin. Xudan wê bi hemû padîşahiyên ku tu derbas dibî jî wisa bike.» Destpêbûn 3:18,21

Û di wê demê de Xudan ji min re emir kir ku ez qanûn û qanûnan fêrî we bikim, da ku hûn wan li welatê ku hûn diçin wê derê da ku bibin xwediyê wê, bicîh bînin. Destpêbûn 4:14

Di wê demê de Xudan ji min re got: «Du textên kevirî yên mîna yên pêşîn bibire û were ba min li çiyê û ji xwe re sindoqek darîn çêke.» Di wê demê de Xudan eşîra Lêwî veqetand da ku sindoqa peymana Xudan hilgirin, li ber Xudan bisekinin, xizmetê jê re bikin û bi navê wî pîroz bikin, heta roja îro. Û ez li çiyê mam, mîna cara yekem, çil roj û çil şevan; û Xudan wê demê jî guh da min û Xudan nexwest te tune bike. Destpêbûn 10:1,8,10

Dema ku tu bajarekî demek dirêj dorpêç bikî, li dijî wî şer bikî da ku wî bigirî, divê tu darên wî bi zorê tune bikî: ji ber ku tu dikarî ji wan bixwî, û divê tu wan nebirî (ji ber ku dara zeviyê jiyana mirov e) da ku wan di dorpêçkirinê de bi kar bînî: Destpêbûn 20:19

Dîrok

Û nêzîkî dema girtina derî, dema ku tarî bû, ew zilam derketin. Ez nizanim ew zilam çûn ku derê. Zû li pey wan bikevin, çimkî hûnê bigihîjin wan. Yêşû 2:5

Hingê Yêşû gazî diwanzdeh zilamên ku wî ji zarokên Îsraêl amade kiribûn, ji her eşîrekê zilamek kir: Yêşû ji wan re got: «Li ber Sindoqa Xudan Xwedayê xwe derbasî nîvê Urdunê bibin û her yek ji we kevirek li ser milê xwe hildin, li gorî hejmara eşîrên zarokên Îsraêl. Da ku ev di nav we de nîşanek be, gava zarokên we di pêşerojê de ji bav û kalên xwe bipirsin û bêjin: Hûn bi van keviran çi dibêjin? Hingê hûn ê bersiva wan bidin: Ava Urdunê li ber Sindoqa Peymana Xudan qut bû; dema ku ew ji Urdunê derbas bû, ava Urdunê qut bû: û ev kevir wê ji bo zarokên Îsraêl her û her bîranînek bin. Yêşû 4:4-7

Di wê demê de Xudan ji Yêşû re got: «Xwe bi kêrên tûj çêke û careke din zarokên Îsraêl sinet bike.» Yêşû 5:2

Û di cara heftemîn de, gava kahînan li boriyan xistin, Yêşû ji gel re got: «Qîr bikin, çimkî Xudan bajar daye we.» Yêşû 6:16

Û gava padîşahê Ai ev yek dît, ew zû rabûn û zû rabûn, û xelkê bajêr derketin dijî Îsraîlê, ew û hemû gelê wî, di demekê de li ber deştê, şer bikin; lê wî nizanibû ku li pişt bajêr li dijî wî kemînek hebû. Yêşû 8:14

Û hemû van padîşahan û welatê wan Yêşû di carekê de girt, ji ber ku Xudan Xwedayê Îsraêl ji bo Îsraîlê şer kir. Yêşû 10:42

Û Xudan ji Yêşû re got: «Ji wan netirse, çimkî sibê di vê demê de ezê wan hemûyan bidim ber destê Îsraêlê kuştî. Tu dê qiloçên hespên wan bibirî û erebeyên wan bişewitînî.» Û Yêşû di wê demê de vegeriya û Hazor girt û padîşahê wê bi şûr kuşt, çimkî berê Hazor serê hemû wan padîşahiyan bû. Yêşû demek dirêj bi hemû wan padîşahan re şer kir. Û di wê demê de Yêşû hat û Anakîm ji çiyayan, ji Hebron, ji Debîr, ji Anab û ji hemû çiyayên Cihûdayê û ji hemû çiyayên Îsraêlê qut kir. Yêşû wan bi tevahî bi bajarên wan re wêran kir. Yêşû 11:6,10,18,21

Ji ber vê yekê me got ku gava ew ji me an ji nifşên me yên pêşerojê re wisa bêjin, em ê dîsa bêjin: Li şêweya gorîgeha Xudan binêrin, ku bav û kalên me çêkirine, ne ji bo qurbanên şewitandinê û ne jî ji bo qurbanan; lê ew di navbera me û we de şahidiyê dike. Yêşû 22:28

Û demek dirêj piştî ku Xudan aramî dabû Îsraêl ji hemû dijminên wan ên li dora wan, Yêşû pîr û kal bû. Yêşû 23:1

Herin û gazî xwedayên ku we hilbijartine bikin; bila ew di dema tengahiya we de we rizgar bikin. Dadwer 10:14

Û bi derbasbûna demekê, kurên Ammon li dijî Îsraîlê şer kirin. Dema ku Îsraêl sê sed sal li Heşbon û bajarokên wê, li Aroer û bajarokên wê û li hemû bajarên ku li ber sînorê Arnonê ne, diman, çima we di wê demê de ew rizgar nekirin? Dadger 11:4,26

Lê jina wî jê re got: «Eger Xudan bi dilê xwe me bikuje, ew ê ji destên me qurbana şewitandinê û pêşkêşa xwarinê qebûl nekira, ne van hemû tiştan nîşanî me dida, ne jî niha tiştên weha ji me re digot.» Dadwer 13:23

Lê bav û diya wî nizanibûn ku ev ji Xudan e, ku ew li dijî Filîstiyan fersendek digere, çimkî di wê demê de Filîstiyan li ser Îsraîlê desthilatdar bûn. Dadger 14:4

Ji ber vê yekê, gava ku Hanna ducanî bû, kurek anî û navê wî Samûêl danî û got: «Ji ber ku min ew ji Xudan xwest.» 1 Samûêl 1:20

Û Xudan cara sêyemîn gazî Samûêl kir. Ew rabû çû ba Elî û got: «Va me ez, çimkî te gazî min kir.» Û Elî fêm kir ku Xudan gazî zarok kiriye. 1 Samûêl 3:8

Sibê di vê demê de ezê ji welatê Binyamîn zilamekî ji te re bişînim, û tu wî wek serokê gelê min ê Îsraîlê rûn bikî, da ku ew gelê min ji destê Filistîniyan rizgar bike, çimkî min li gelê xwe nihêrî, ji ber ku hawara wan gihîşt min. 1 Samûêl 9:16

Û wan ji qasidan re gotin ku hatibûn: «Wisa ji xelkê Yabêş Gîladê re bêjin: ‘Sibê, heta ku roj germ bibe, hûn ê bibin xwedî alîkarî.’ Qasidan hatin û ev yek ji xelkê Yabêşê re gotin û ew kêfxweş bûn. 1 Samûêl 11:9

Û dema ku Dawid li Hebronê li ser mala Cihûda padîşahî kir heft sal û şeş meh bû. 2 Samûêl 2:11

Her wiha di demên berê de, dema ku Şawûl li ser me padîşah bû, tu yê ku Îsraêl derdixist û dianî hundir bûyî. Xudan ji te re gotibû: ‘Tu yê gelê min ê Îsraêl şivantiyê bikî û tu yê li ser Îsraîlê bibî serwer.’ 2 Samûêl 5:2

Ji roja ku min Îsraêlî ji Misrê derxistin heta roja îro, ez di tu malê de nejîm, lê di çadir û konê de digerim. Û ji dema ku min dadwer li ser gelê xwe yê Îsraîlê emir kirin û te ji hemû dijminên te bêhna xwe vedan. Xudan jî ji te re dibêje ku ew ê ji te re malek çêbike. 2 Samûêl 7:6

Û piştî ku sal derbas bû, di dema ku padîşah derdikevin şer de, Dawid Yoab û xulamên wî û hemû Îsraêl şand; wan Amon têk birin û Rabba dorpêç kirin. Lê Dawid hîn jî li Orşelîmê ma. 2 Samûêl 11:1

Ji ber vê yekê Abşalom gazî Yoab kir da ku wî bişîne ba padîşah, lê wî nexwest ku were ba wî. Gava ku wî cara duyemîn şand, ew nexwest ku were. 2 Samûêl 14:29

Hûşay ji Abşalom re got: «Şîreta ku Ahîtofel daye, niha ne baş e.» 2 Samûêl 17:7

Ji ber vê yekê Emasa çû ku zilamên Cihûdayê bicivîne, lê ew ji dema diyarkirî ya ku wî dabû wî zêdetir li bendê ma. 2 Samûêl 20:5

Hingê wê got: «Di demên berê de, wan digot: 'Bê guman ew ê li Habîl şîretê bipirsin'. Û wan mesele bi vî awayî bi dawî kir.» 2 Samûêl 20:18

Navên mêrxasên bihêz ên ku Dawid hebûn ev in: Taxmonîtê ku li ser kursiyê rûniştibû, serokê serhengan; ew Adînoyê Eznî bû. Wî rimê xwe li dijî heşt sed kesan hilda, di carekê de ew kuştin. Û sê ji sî serhengan daketin û di dema çinînê de hatin ba Dawid, li şikefta Adullamê. Û leşkerê Filîstiyan li geliyê Refaîmê kon veda. Û Benayayê kurê Yehoyada, kurê mêrxasekî ji Kabzeel, ku gelek kiryar kiribû, wî du mêrxasên mîna şêr ên Mowabî kuştin. Ew jî daket û di dema berfê de di nav çalekê de şêrek kuşt: 2 Samûêl 23:8,13,20

Loma Xudan ji sibê heta dema diyarkirî nexweşiyeke mezin şand ser Îsraêlê û ji Danê heta Bîrşebayê heftê hezar kes ji gel mirin. 2 Samûêl 24:15

Bavê wî qet jê aciz nebû û negot: «Çima te wisa kir?» û ew jî mirovekî pir xweşik bû; û diya wî piştî Abşalom ew anî dinyayê. 1 Padîşahan 1:6

Padîşah ji Abiathar kahin re got: «Here Anathotê, zeviyên xwe, çimkî tu hêjayî mirinê yî. Lê ez niha te nakujim, ji ber ku te Sindoqa Xudan Xwedê li ber bavê min Dawid hilgirtiye û ji ber ku tu di hemû êşên ku bavê min kişandiye de êş kişandiye.» 1 Padîşahan 2:26

Û di wê demê de Silêman û hemû Îsraêlî bi komeke mezin ji deriyê Hamatê heta çemê Misrê, li ber Xudan Xwedayê me heft roj û heft roj, çardeh roj cejnek li dar xistin. 1 Padîşahan 8:65

Ku Xudan cara duyemîn li Silêman xuya bû, wek ku li Gîbeonê lê xuya bûbû. 1 Padîşahan 9:2

Û di dema pêşkêşkirina qurbana êvarê de, Îlyas pêxember nêzîk bû û got: «Ya Xudan, Xwedayê Birahîm, Îshaq û Îsraîlê, bila îro were zanîn ku tu li Îsraîlê Xwedayê yî û ez xulamê te me û min ev hemû tişt li gor gotina te kirine.» 1 Padîşah 18:36

Û di cara heftemîn de wî got: «Va ye, ewrek biçûk ji deryayê derdikeve, mîna destê mirovekî.» Û wî got: «Here jor, ji Ahab re bêje: 'Ereba xwe amade bike û dakeve xwarê, da ku baran te negire.' 1 Padîşahan 18:44

Milyaketê Xudan cara duyemîn hat, destê xwe lê da û got: «Rabe bixwe, çimkî rê ji bo te pir dirêj e.» 1 Padîşah 19:7

Û wî got: «Li gorî vê demê, li gorî dema jiyanê, tu dê kurekî hembêz bikî.» Lê wê got: «Na, xudanê min, tu zilamê Xwedê, derewan li xizmetkara xwe neke.» Jinik ducanî ma û di wê demê de, ku Elîşa jê re gotibû, kurekî anî dinyayê. 2 Padîşahan 4:16-17

Û wî jê re got: «Gava ku ew zilam ji erebeya xwe vegeriya da ku pêşwaziya te bike, ma dilê min bi te re nebû? Ma dema wergirtina pereyan û cil û berg, zeytûn û rez, pez û ga, xulam û xizmetkaran e?» 2 Padîşahan 5:26

Hingê Êlîşa got: «Guh bidin peyva Xudan! Xudan weha dibêje: Sibê di vê demê de, li deriyê Sameryayê, pîvanek ardê tenik wê bi şêkelekê û du pîvan ceh jî wê bi şêkelekê were firotin.» 2 Padîşahan 7:1

Û Fînhas kurê Êlazar di demên berê de serwerê wan bû û Xudan bi wî re bû. 1 Dîrok 9:20

Û di demên berê de, heta dema ku Şawûl padîşah bû, tu bûyî yê ku Îsraêl derdixist û dianî hundir. Û Xudan Xwedayê te ji te re got: ‘Tu yê gelê min ê Îsraîlê şivantiyê bikî û tu yê li ser gelê min ê Îsraîlê bibî serwer.’ 1 Dîrok 11:2

Û ev hejmara mêrxasên bihêz ên ku Dawid hebûn bû: Yaşobeam, Hachmonî, serokê serleşkerên sereke: wî rima xwe li dijî sê sed kesan di carekê de hilda û ew kuştin. 1 Dîrok 11:11

Di wê demê de, gava Dawid dît ku Xudan li depoya Ornanê Yebûsî bersiva wî daye, wî li wir qurbanî da. 1 Dîrok 21:28

Û bi derbasbûna demekê, piştî du salan, ji ber nexweşiya wî zik ji zik derket û ew bi nexweşiyên giran mir. Gelê wî ji bo wî agir pê nexist, mîna ku bavên wî agir pêxistin. 2 Dîrok 21:19

Û gava ku Levîyan sindoq dianîn ofîsa padîşah, gava wan didît ku gelek pere hene, nivîskarê padîşah û karmendê kahînê mezin dihatin û sindoq vala dikirin û digirtin û dibirin cihê wî. Wan roj bi roj wiha dikir û pir pere kom dikirin. 2 Dîrok 24:11

Piştî ku Amasia ji Xudan dûr ket, li Orşelîmê li dijî wî komployek çêkirin û ew reviya Lakîşê. Lê wan li pey wî şandin Lakîşê û li wir ew kuştin. 2 Dîrok 25:27

Û di dema tengahiya xwe de wî hîn bêtir li hember Xudan guneh kir: ev padîşah Ahaz e. 2 Dîrok 28:22

Padîşah ji min re got (şahbanû jî li kêleka wî rûniştibû): «Rêwîtiya te çiqas dirêj e? Û tu kengê vedigerî? Ji ber vê yekê padîşah razî bû ku min bişîne; û min jî demek da wî.» Nehemya 2:6

Ji ber vê yekê te ew dan destê dijminên wan, yên ku wan aciz dikirin: û di dema tengahiya wan de, gava wan gazî te kirin, te ji ezmanan bihîst; û li gorî dilovaniya xwe ya piralî te xilaskar dan wan, yên ku wan ji destê dijminên wan rizgar kirin. Nehemya 9:27

Çimkî eger tu di vê demê de bi tevahî bêdeng bimînî, wê demê ji cîhekî din ve berfirehî û rizgarî ji bo Cihûyan wê derkeve; lê tu û mala bavê te wê werin hilweşandin. Û kî dizane gelo tu ji bo demek weha gihîştî padîşahiyê? Ester 4:14

Helbeste

Ma ji bo mirov li ser rûyê erdê demek diyarkirî tune? Ma rojên wî ne wek rojên kirêgirekî ne? Eyûb 7:1

Ger mirovek bimire, gelo ew ê dîsa bijî? Ez ê hemû rojên dema xwe ya diyarkirî li bendê bimînim, heta ku guhertina min were. Eyûb 14:14

Ma tu dizanî kengê bizinên kovî yên zinaran zar didin? An jî tu dikarî bibînî kengê hirç zar didin? Ma tu dikarî mehên ku ew temam dibin bihejmêrî? An jî tu dizanî kengê ew zar didin? Eyûb 39:1-2

Te şahî xist dilê min, ji dema ku genim û şeraba wan zêde dibû bêtir. Zebûr 4:7

Xudan jî wê ji bo bindestan bibe stargeh, di demên tengasiyê de stargehek be. Zebûr 9:9

Peyvên Xudan peyvên paqij in: wek zîvê ku di firineke axê de hatiye ceribandin, heft caran hatiye safîkirin. Zebûr 12:6

Di dema xezeba xwe de tu wan wek firineke agirîn çêdikî: Xudan wê di xezeba xwe de wan daqurtîne û agir wê wan bişewitîne. Zebûr 21:9

Çimkî di dema tengasiyê de ewê min di konê xwe de veşêre, di sirra konê xwe de min veşêre, û li ser zinarekî min deyne. Zebûr 27:5

Demên min di destê te de ne: Min ji destê dijminên min û ji yên ku min dişkînin rizgar bike. Zebûr 31:15

Ji bo vê yekê, her kesê ku xwedêparêz e, wê di demekê de ku tu bibî xwediyê wê, dua li te bike: bê guman di nav lehiyên avên mezin de ew ê nêzîkî wî nebin. Zebûr 32:6

(Zebûrek ji Dawid, dema ku wî li ber Abîmelek tevgerên xwe guherand; yê ku ew avêt dûr û ew çû.) Ez ê her dem pesnê Xudan bidim: pesnê wî wê her tim di devê min de be. Zebûr 34:1

Ew ê di dema xerab de şerm nekin û di rojên birçîbûnê de têr bibin. Lê rizgariya rastan ji Xudan e: ew di dema tengasiyê de hêza wan e. Zebûr 37:19,39

(Ji bo Muzîkjenê Sereke, Zebûrek Dawid.) Xwezî bi wî yê ku li feqîran dinêre: Xudan wê di dema tengasiyê de wî rizgar bike. Zebûr 41:1

Ey Xwedê, me bi guhên xwe bihîstiye, bav û kalên me ji me re gotine, te di rojên wan de, di demên berê de çi kar kiriye. Zebûr 44:1

Gava ez ditirsim, ez ê li te bispêrim. Zebûr 56:3

Her dem baweriya xwe pê bînin; Ey gel, dilê xwe li ber wî vekin: Xwedê stargeha me ye. Selah. Zebûr 62:8

Lê belê ez, ya Xudan, duaya min di demek maqûl de ji te re ye: Ey Xwedê, bi dilovaniya xwe ya zêde, bi rastiya xilasiya xwe, guh bide min. Zebûr 69:13

Di dema pîrbûnê de min bavêje, dema ku hêza min kêm dibe, min bernede. Zebûr 71:9

Lê belê ew, ji ber ku tijî dilovanî bû, li sûcên wan efû kir û ew tune nekirin: gelek caran hêrsa xwe vemirand û hemû xezeba xwe ranekir. Zebûr 78:38

Divabû ku nefretkarên Xudan xwe teslîmî wî bikirana, lê belê wê demê wan heta hetayê bidomiya. Zebûr 81:15

Ji bîr meke ku dema min çiqas kurt e: çima te hemû mirov bêwate afirandine? Zebûr 89:47

Tu rabe û li Siyonê rehmê bikî, çimkî wextê dilovaniya wê hatiye, erê, wextê diyarkirî hatiye. Zebûr 102:13

Wî zilamek li pêşiya wan şand, Yûsif, ku wek xulamek hatibû firotin: Lingên wî bi zincîran êşandin: ew di hesin de hatibû daliqandin: Heta ku peyva wî hat: peyva Xudan ew ceriband. Padîşah şand û ew berda; serokê gel jî, û ew azad berda. Zebûr 105:17-20

Xwezî bi wan ên ku dadperweriyê diparêzin û yên ku her dem rastdariyê dikin. Zebûr 106:3

Gelek caran wî ew rizgar kirin; lê wan bi şîreta xwe ew hêrs kirin û ji ber neheqiya xwe hatin nizim kirin. Lê dîsa jî wî li tengahiya wan nihêrî, gava wî qîrîna wan bihîst: Zebûr 106:43-44

Navê Xudan ji niha û heta hetayê pîroz be. Zebûr 113:2

Lê em ê ji niha û pê ve û heta hetayê Xudan pîroz bikin. Pesnê Xudan bidin. Zebûr 115:18

Giyanê min ji ber hesreta dadbariyên te yên her dem dişkê. Zebûr 119:20

Rojê heft caran ji ber dadbariyên te yên rast pesnê te didim. Zebûr 119:64

Ey Xudan, wextê kar e, çimkî wan şerîeta te betal kiriye. Zebûr 119:126

Xudan wê derketina te û hatina te ji niha û heta hetayê biparêze. Zebûr 121:8

(Strana dereceyan.) Gelek caran ji ciwaniya min ve wan ez êşandime, bila Îsraîl niha bêje: Gelek caran ji ciwaniya min ve wan ez êşandime, lê wan li hember min serneketiye. Zebûr 129:1-2

Dost her tim hez dike, û bira ji bo tengasiyê çêdibe. Metelok 17:17

Çimkî mirovê rast heft caran dikeve û dîsa radibe; lê yên xerab dikevin nav xirabiyê. Metelok 24:16

Wek sermaya berfê di dema çinînê de, peyamnêrê dilsoz ji bo yên ku wî dişînin wisa ye: çimkî ew canê xwediyên xwe teze dike. Baweriya bi mirovekî bêwijdan di dema tengasiyê de wek diranekî şikestî û lingekî ji movikan derketî ye. Metelok 25:13,19

Ma tiştek heye ku mirov bikaribe bibêje: "Binêre, ev nû ye?" Ev ji demên kevin ve, yên ku beriya me bûn, hebû. Waiz 1:10

Ji bo her tiştî dem û demek ji bo her armancek di bin ezman de heye: Dem ji bo jidayikbûnê û demek ji bo mirinê; Dem ji bo çandinê û demek ji bo hildana tiştê ku hatiye çandin; Dem ji bo kuştinê û demek ji bo başkirinê; Dem ji bo hilweşandinê û demek ji bo avakirinê; Dem ji bo girîyê û demek ji bo kenê; Dem ji bo şînê û demek ji bo reqsê; Dem ji bo avêtina keviran û demek ji bo komkirina keviran; Dem ji bo hembêzkirinê û demek ji bo dûrketina ji hembêzkirinê; Dem ji bo bidestxistinê û demek ji bo windakirinê; Dem ji bo parastinê û demek ji bo avêtinê; Dem ji bo çirandinê û demek ji bo dirûtinê; Dem ji bo bêdengiyê û demek ji bo axaftinê; Dem ji bo hezkirinê û demek ji bo nefretkirinê; Dem ji bo şer û demek ji bo aştiyê. Çi feydeya wî/wê heye ku di tiştê ku ew dixebite de? Min keda ku Xwedê daye kurên mirovan dîtiye da ku tê de werzîşê bikin. Wî her tişt di dema xwe de xweşik kiriye: wî cîhan xistiye dilê wan, da ku tu kes nikaribe karê ku Xwedê ji destpêkê heta dawiyê çêdike bibîne. Ez dizanim ku di wan de tiştek baş tune, ji bilî ku mirov kêfxweş bibe û di jiyana xwe de qenciyê bike. Û her weha ku her mirov bixwe û vexwe, û ji qenciya hemî keda xwe kêfê werbigire, ew diyariya Xwedê ye. Ez dizanim ku her tiştê ku Xwedê dike, ew ê her û her bimîne: tiştek nayê lê zêdekirin, û tiştek jê nayê derxistin: û Xwedê dike, da ku mirov ji wî bitirsin. Tiştê ku hebû niha heye; û tiştê ku wê bibe berê hebûye; û Xwedê tiştê ku berê ye dixwaze. Û ji bilî vê, min di bin rojê de cihê darizandinê dît ku xerabî li wir bû; û cihê rastdariyê ku neheqî li wir bû. Min di dilê xwe de got, Xwedê dê rast û xeraban darizandin bike: çimkî ji bo her armanc û ji bo her karî demek heye. Waiz 3:1-17

Zêde xerab nebe û bêaqil nebe: çima tu beriya wextê xwe bimirî? Waiz 7:17

Kesê ku fermanê bi cih tîne, tiştekî xerab hîs nake: û dilê mirovê zana hem dem û hem jî dadperweriyê fam dike. Ji ber ku ji bo her armancê dem û dadperwerî heye, ji ber vê yekê bextreşiya mirov li ser wî mezin e. Çimkî ew nizane çi wê bibe: çimkî kî dikare jê re bêje kengê wê bibe? Kesek tune ku li ser ruh desthilatdar be ku ruh biparêze; û di roja mirinê de jî desthilatdariya wî tune: û di wî şerî de berdan tune; û xerabî jî wan ên ku jê re hatine dayîn rizgar nake. Min ev hemû dîtin, û dilê xwe da her karekî ku di bin rojê de tê kirin: demek heye ku mirovek li ser yekî din serweriyê dike ji bo zirara xwe. Waiz 8:5-9

Heger gunehkar sed caran xerabiyê bike û rojên wî dirêj bibin jî, ez bi rastî dizanim ku wê ji bo yên ku ji Xwedê ditirsin, yên ku li pêşiya wî ditirsin, baş be: Waiz 8:12

Ez vegeriyam û di bin rojê de dîtim ku pêşbirk ne ji bo kesên bilez e, ne jî şer ji bo yên bi hêz e, ne jî nan ji bo zanayan e, ne jî dewlemendî ji bo mirovên aqilmend e, ne jî dilovanî ji bo mirovên jêhatî ye; lê dem û tesaduf ji bo hemûyan tê. Çimkî mirov jî dema xwe nizane: wek masiyên ku di toreke xerab de tên girtin û wek çûkên ku di xefikê de tên girtin, kurên mirovan jî di demek xerab de asê dibin, dema ku ew ji nişkê ve bi ser wan de tê. Waiz 9:11-12

Kulîlk li ser erdê xuya dibin; dema stranbêjiya çûkan hatiye, û dengê kêvroşkê li welatê me tê bihîstin; Strana Silêman 2:12

Pêxemberî

Ya Xudan, li me rehm bike; em li benda te ne: tu her sibeh bibe milkê wan, di dema tengasiyê de jî rizgariya me. Îşaya 33:2

Û şehrezayî û zanîn wê bibin aramiya demên te, û hêza xilasiyê: tirsa Xudan xezîneya wî ye. Îşaya 33:6

Netirsin û netirsin! Ma min ji wê demê ve ji we re negotiye û ne jî ragihandiye? Hûn şahidên min in. Ma ji bilî min Xwedayekî din heye? Erê, Xwedê tune; ez kesekî din nas nakim. Îşaya 44:8

Bêje û bîne nêzîk; bila ew bi hev re şêwir bikin: Kê ev ji demên berê ve ragihandiye? Kê ji wê demê ve gotiye? Ma ez ne Xudan im? Û ji bilî min Xwedayekî din tune; Xwedayekî dadperwer û Xilaskar; ji bilî min kesek tune. Îşaya 45:21

Ji destpêkê ve dawiyê û ji demên kevin ve tiştên ku hîn nehatine kirin radigihîne, û dibêje: Şîreta min wê bimîne û ez ê hemû daxwaza xwe bikim: Îşaya 46:10

Ji darikê re dibêjin: «Tu bavê min î» û ji kevir re dibêjin: «Te ez derxistim!» Çimkî wan pişta xwe dane min, ne rûyê xwe. Lê di dema tengahiya xwe de wê bêjin: «Rabe û me xilas bike.» Lê xwedayên te yên ku te çêkirine li ku ne? Bila ew rabin, eger ew dikarin di dema tengahiya te de te xilas bikin: Çimkî ey Cihûda, xwedayên te bi qasî bajarên te ne. Yêremya 2:27-28

Wê demê ewê ji Orşelîmê re bibêjin textê Xudan; û hemû milet wê li ser navê Xudan li Orşelîmê bicivin; û ew êdî li pey xeyalên dilê xwe yê xerab naçin. Yêremya 3:17

Ma gava kirêtiyek kirin, şerm kirin? Ne şerm kirin û ne jî nikarîbûn rûreş bibin: ji ber vê yekê ew ê di nav yên ketine de bikevin: di dema ku ez wan ziyaret bikim de, ew ê werin hilweşandin, dibêje Xudan. Yêremya 6:15

Belê, bilbilê li ezmanan demên xwe yên diyarkirî dizane; û kêvroşk û qijik û qijik dema hatina xwe diparêzin; lê gelê min hukmê Xudan nizane. Gelo dema ku wan kirêtî kir, ew şerm kirin? Na, ew qet şerm nekirin û ne jî nikarîbûn şerm bikin: ji ber vê yekê ew ê di nav yên ku dikevin de bikevin; di dema serdana xwe de ew ê werin avêtin, dibêje Xudan. Me li benda aştiyê bû, lê qencî nehat; û li benda demek tenduristiyê bû, û va ye tengahî! Yêremya 8:7,12,15

Xudan got: «Bi rastî jî wê ji bo mayîna te baş be; bi rastî ez ê bikim ku dijmin di dema xerabiyê û di dema tengasiyê de ji te re dua bike.» Yêremya 15:11

Di wan rojan de, û di wê demê de, ezê şaxê rastdariyê ji bo Dawid mezin bikim; û ewê li welêt dad û rastdariyê bicîh bîne. Yêremya 33:15

Di wan rojan û di wê demê de, dibêje Xudan, zarokên Îsraêl wê werin, ew û zarokên Cihûda bi hev re, biçin û bigirîn; ew ê biçin û li Xudan Xwedayê xwe bigerin. Yêremya 50:4

Va ye, ez li dijî te me, ey tu yê herî serbilind, dibêje Xudan Xwedayê Ordiyan, çimkî roja te hatiye, dema ku ez ê te ziyaret bikim. Yêremya 50:31

Ji nîvê Babîlê birevin û her kes canê xwe rizgar bike: Di neheqiya wê de neyên qirkirin; çimkî ev dema tolhildana Xudan e; ewê cezayê wê bide wê. Yêremya 51:6

Çima tu me her û her ji bîr dikî û ji bo demek dirêj me terk dikî? Lawirên Pîroz 5:20

Û xwarina te ya ku tu bixwî divê bi giraniya xwe be, bîst şekel di rojê de. Car caran wê bixwî. Av jî bi pîvan vexwe, şeşê hinê. Car caran wê vexwe. Hezekîêl 4:10-11

Sibêdeh li te hatiye, ey tu yê ku li welêt dijî! Dem hatiye, roja tengasiyê nêzîk e, ne dengê çiyayan. Dem hatiye, roj nêzîk dibe: bila kirrêr kêfxweş nebe û firoşkar xemgîn nebe: çimkî xezeb li ser hemû elaletê ye. Hezekîêl 7:7, 12

Niha gava ez ji ber te derbas bûm û li te nihêrîm, va ye, dema te dema evînê bû; û min kincê xwe li ser te vekir û tazîbûna te nixumand. Erê, min sond xwar û bi te re peymanek çêkir, dibêje Xudan Xwedê, û tu bûyî ya min. Hezekîêl 16:8

Çimkî roj nêzîk e, roja Xudan nêzîk e, rojek ewrîn e; ew ê dema miletên nepak be. Hezekîêl 30:3

Û Xudan Xwedê dibêje, di heman demê de wê bibe ku Gog li dijî welatê Îsraêlê were, hêrsa min wê li rûyê min bilind bibe. Hezekîêl 38:18

Padîşah bersiv da û got: «Ez bi rastî dizanim ku hûn ê dem qezenc bikin, ji ber ku hûn dibînin ku ev tişt ji min çûye. Lê heke hûn xewnê ji min re nebêjin, tenê biryarek ji bo we heye: ji ber ku we gotinên derewîn û xerav amade kirine ku li ber min bêjin, heta ku dem biguhere. Ji ber vê yekê xewnê ji min re bêjin, û ez ê bizanim ku hûn dikarin şîrovekirina wê ji min re bêjin.» Daniyêl 2:8-9

Hingê Daniyêl çû hundir û ji padîşah xwest ku ew dem bide wî û şîrovekirina wê ji wî re eşkere bike. Daniyêl 2:16

Û ew dem û demsalan diguherîne: ew padîşahan ji text radike û padîşahan datîne; ew şehrezayî dide şehrezayan û zanîn dide yên ku fêm dikin: Daniyêl 2:21

Û di dawiya rojan de, min Nebûkadnezar çavên xwe ber bi ezmanan ve bilind kir, û têgihîştina min vegeriya ba min, û min Yê Herî Bilind pîroz kir, û min pesnê wî da ku her û her dijî, ku serweriya wî serweriyek herheyî ye, û padîşahiya wî ji nifşekî heta nifşekî ye: Û hemû niştecîhên erdê wekî tiştek nayên hesibandin: û ew li gorî daxwaza xwe di artêşa ezmanan de û di nav niştecîhên erdê de dike: û kes nikare destê wî rawestîne, an jê re bêje: Tu çi dikî? Di heman demê de aqilê min vegeriya ba min; û ji bo rûmeta padîşahiya min, rûmet û geşiya min vegeriya ba min; û şêwirmend û efendiyên min li min geriyan; û ez di padîşahiya xwe de bicîh bûm, û rûmetek mezin li min zêde bû. Niha ez Nebûkadnezar pesnê Padîşahê ezmanan didim, bilind dikim û rûmetê digirim, hemû karên wî rastî ne, û rêyên wî dadperwerî ne: û yên ku bi serbilindî dimeşin ew dikare wan nizim bike. Daniyêl 4:34-37

Dema ku Daniyal zanî ku nivîs hatiye îmzekirin, ew çû mala xwe; pencereyên wî yên odeya wî ber bi Orşelîmê ve vekirî bûn, ew rojê sê caran li ser çokên xwe ditewiya, dua dikir û li ber Xwedayê xwe şikir dikir, wekî ku berê dikir. Daniyal 6:10

Ji ber vê yekê bizanibe û fêm bike ku ji derketina fermana ji bo sererastkirin û avakirina Orşelîmê heta Mesîhê Mîrê wê heft hefte û şêst û du hefte hebin: kolan û dîwar wê ji nû ve werin avakirin, hetta di demên dijwar de jî. Daniyêl 9:25

Bi rastî ji xwe re biçînin, bi dilovaniyê bidirûn; erdê xwe yê bêber biçînin: çimkî dem hatiye ku hûn li Xudan bigerin, heta ku ew were û rastî li ser we barîne. Hoşêya 10:12

Çimkî, va ye, di wan rojan de, û di wê demê de, dema ku ez ê sirgûnên Cihûda û Orşelîmê vegerînim, ez ê hemû miletan jî bicivînim û wan bînim geliyê Yehoşafat û li wir ji bo gelê xwe û ji bo mîrateya xwe ya Îsraêlê, ku wan di nav miletan de belav kirine û welatê min parçe kirine, ji wan re îtîraz bikim. Yoêl 3:1-2

Çimkî ez gelek sûcên we û gunehên we yên mezin dizanim: ew êşê didin rastdaran, bertîl distînin û belengazên li derî ji mafê wan dûr dixin. Ji ber vê yekê yên aqilmend wê di wê demê de bêdeng bimînin; çimkî ew demek xirab e. Li qenciyê bigerin, ne li xerabiyê, da ku hûn bijîn: û wusa Xudan, Xwedayê ordiyan, wê bi we re be, wekî ku we gotiye. Amos 5:12-14

Û peyva Xudan cara duyemîn ji Yûnis re hat û got: «Rabe, here Nînewayê, wî bajarê mezin, û mizgîniya ku ez ji te re dibêjim, bide wê.» Yûnis 3:1-2

Ji ber vê yekê Xudan weha dibêje: «Va ye, ez li dijî vê malbatê xerabiyekê çêdikim, hûn ê stûyê xwe jê neqetînin û hûn ê bi serbilindî neçin, çimkî ev dem xerab e.» Mîxa 2:3

Hingê ewê gazî Xudan bikin, lê ewê guh nede wan: ewê di wê demê de rûyê xwe ji wan veşêre, ji ber ku wan di kirinên xwe de xerabî kirine. Mîxa 3:4

Hûn li dijî Xudan çi difikirin? Ew ê dawî li her tiştî bîne: êş careke din ranabe. Nahûm 1:9

Çimkî ev dîtin hîn ji bo demek diyarkirî ye, lê di dawiyê de ew ê biaxive û derewan neke: her çend ew dereng bimîne jî, li benda wê bimînin; ji ber ku ew ê bê guman bê, ew ê dereng nemîne. Habaqûq 2:3

Û wê di wê demê de, ezê bi mûman li Orşelîmê bigerim û wan mirovên ku li ser bermayiyên xwe rûdiniştin ceza bikim, yên ku di dilê xwe de dibêjin: Xudan ne qenciyê dike û ne jî xerabiyê dike. Sêfanya 1:12

Va ye, di wê demê de ez ê hemû yên ku te diêşînin ji holê rakim: û ez ê yên seqet xilas bikim û yên ku hatine derxistin bicivînim; û ez ê li her welatê ku ew lê şerm kirine pesnê wan bidim û navdar bibim. Di wê demê de ez ê we vegerînim, di wê demê de ku ez we bicivînim: Çimkî ez ê we di nav hemû gelên dinyayê de bikim nav û pesnê we, gava ku ez dîlgirtina we li ber çavên we vegerînim, dibêje Xudan. Sofniya 3:19-20

XUDANÊ ordiyan wiha dibêje: “Ev gel dibêje: “Dem nehatiye, dema avakirina mala XUDAN.” Hingê peyva XUDAN bi rêya Hagayê pêxember hat û got: “Ma wextê we ye ku hûn di malên xwe yên dorpêçkirî de bijîn û ev mal wêran be? Niha XUDANÊ ordiyan wiha dibêje: “Li rêyên xwe binêrin.” Hagayê 1:2-4

Û ezê ji bo we yê ku dixwe bişkînim, û ew ê berhemên axa we tune neke û rezê we jî berî wextê xwe di zeviyê de fêkiyê xwe neavêje, dibêje Xudanê ordiyan. Melaxî 3:11

Încîl û Karên Şandiyan

Ji wê demê ve Îsa dest bi mizgînê kir û got: «Tobe bikin, çimkî Padîşahiya Ezmanan nêzîk bûye.» Metta 4:17

We bihîstiye ku ji demên berê ve hatiye gotin: «Nekuje!» Û her kesê ku bikuje, wê bikeve cezayê dadgehê. Lê ez ji we re dibêjim: Her kesê ku bê sedem li birayê xwe hêrs bibe, wê bikeve cezayê dadgehê. Û her kesê ku ji birayê xwe re bêje: «Raca», wê bikeve cezayê civînê. Lê her kesê ku bêje: «Ehmeq», wê bikeve cezayê agirê dojehê. Ji ber vê yekê, heke hûn diyariya xwe bibin ser gorîgehê û li wir bibîr bînin ku tiştek li dijî birayê we heye, diyariya xwe li wir li ber gorîgehê bihêlin û herin; pêşî bi birayê xwe re li hev werin û paşê werin diyariya xwe pêşkêş bikin. Zû bi dijminê xwe re li hev bikin, dema ku hûn di rê de ne, da ku dijmin te nede dadwer û dadwer te nede zabit û tu neavêjî zindanê. Bi rastî ez ji we re dibêjim: Heta ku hûn quruşê herî dawî nedin, hûn ji wir dernakevin. We bihîstiye ku ji demên berê ve hatiye gotin: «Zînayê neke!» Lê ez ji we re dibêjim: Her kesê ku li jinekê binêre û bi şehweta wê bi wê re bizewice, di dilê xwe de bi wê re zîna kiriye. Û eger çavê te yê rastê te bixe stûyê, wî derxe û ji xwe bavêje, çimkî ji bo te çêtir e ku yek ji endamên te winda bibe, ne ku tevahiya laşê te bikeve dojehê. Û eger destê te yê rastê te bixe stûyê, wî jê bike û ji xwe bavêje, çimkî ji bo te çêtir e ku yek ji endamên te winda bibe, ne ku tevahiya laşê te bikeve dojehê. Hatiye gotin: «Kî jina xwe berde, bila kaxeza berdanê bide wê. Lê ez ji we re dibêjim: Her kesê ku jina xwe berde, ji bilî sedema zînayê, ew dibe sedema zînayê. Û her kesê ku bi jineke berdayî re bizewice, zînayê dike. Dîsa we bihîstiye ku ji demên berê ve hatiye gotin: «Tu sond nexwî, lê sondên xwe ji Xudan re bîne cih». Lê ez ji we re dibêjim: Tu carî sond nexwî; ne bi ezmanan, çimkî ew textê Xwedê ye. Ne bi erdê, çimkî ew pêgeha lingên wî ye. Ne jî bi Orşelîmê, çimkî ew bajarê Padîşahê mezin e. Ne jî bi serê xwe sond bixwe, çimkî tu nikarî porê xwe spî an reş bikî. Lê bila axaftina te be: Erê, erê; Na, na, çimkî her tiştê ku ji van zêdetir e, ji xerabiyê tê. We bihîstiye ku hatiye gotin: Çav bi çav, û diran bi diran. Lê ez ji we re dibêjim: Li hember xerabiyê li ber xwe nedin. Lê her kesê ku li rûyê te yê rastê bixe, rûyê te yê din jî ber bi wî ve bizivirîne. Û eger yek bixwaze te li dadgehê dozê veke û kincê te bistîne, bila cilê te jî jê re hebe. Û her kesê ku te neçar bike ku mîlekê biçî, bi wî re du caran here. Bide wî yê ku ji te dixwaze, û ji wî yê ku ji te deyn dixwaze, rûyê xwe ji wî negire. We bihîstiye ku hatiye gotin: 'Hez ji cîranê xwe bike û ji dijminê xwe nefret bike.' Lê ez ji we re dibêjim: Ji dijminên xwe hez bikin, dua li wan bikin ku nifiran li we dikin, qenciyê li wan bikin ku ji we nefret dikin, û ji bo wan dua bikin ku we xerab dikin û we dizêrînin; da ku hûn bibin zarokên Bavê xwe yê li ezmanan: Çimkî ew rojê li ser xeraban û qencan derdixe û baranê li ser rast û neheqan dibarîne. Çimkî eger hûn ji wan hez bikin ku ji we hez dikin, xelata we çi ye? Ma bacgir jî wisa nakin? Û eger hûn tenê silavê li birayên xwe bikin, hûn ji yên din çi zêdetir dikin? Ma bacgir jî wisa nakin? Ji ber vê yekê, hûn bêkêmahî bin, çawa ku Bavê we yê li ezmanan bêkêmahî ye. Metta 5:21-48

Û sibê bêje: «Îro hewa wê nebaş be, çimkî ezman sor û tarî ye. Ey durûno, hûn rûyê ezman dibînin, lê nîşanên deman nabînin?» Metta 16:3

Hingê Petrûs hat ba wî û got: «Ya Xudan, eger birayê min çend caran li hember min guneh bike, ez wî çend caran bibaxşînim? Heta heft caran?» Îsa jê re got: «Ez ji te re nabêjim heta heft caran, lê heta heft caran heft.» Metta 18:21-22

Û wî got: «Herin bajêr ba filan kesî û jê re bêjin: Mamoste dibêje: Dema min nêzîk bûye; ezê Cejna Derbasbûnê bi şagirtên xwe re li mala te pîroz bikim.» Metta 26:18

Û digot: «Dem qediya û Padîşahiya Xwedê nêzîk bûye. Tobe bikin û baweriya xwe bi Mizgîniyê bînin.» Marqos 1:15

Hingê Petrûs dest pê kir û jê re got: «Va ye, me her tişt hiştiye û em li pey te hatine.» Îsa bersîv da û got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, tu kes tune ku ji bo min û Mizgîniyê mal, bira, xwişk, bav, dê, jin, zarok an zeviyan hiştibe. Lê niha, di vê demê de, sed qat mal, bira, xwişk, dê, zarok û zeviyan nestîne, tevî zilmê û di dinyaya bê de jî jiyana herheyî bistîne. Lê gelekên pêşîn wê bibin yên paşîn û yên paşîn jî yên pêşîn.» Marqos 10:28-31

Çimkî di wan rojan de wê tengahiyeke wisa çêbibe ku ji destpêka afirandinê heta niha çênebûye û wê çênebe jî. Hay ji xwe hebin, hişyar bin û dua bikin, çimkî hûn nizanin kengê ew dem e. Marqos 13:19,33

Hay ji xwe hebin: Ger birayê te li hember te guneh bike, lê hilde; û ger tobe bike, lê bibaxşîne. Û ger ew rojê heft caran li hember te guneh bike û heft caran vegere û bêje: Ez tobe dikim, tu wî bibaxşîne. Lûqa 17:3-4

Hingê Petrûs got: «Va ye, me her tişt hiştiye û li pey te hatine.» Û wî ji wan re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, tu kes tune ku ji bo Padîşahiya Xwedê mal, an dê û bav, an bira, an jin, an zarok hiştibe, ku di vê demê de gelek caran û di dinyaya bê de jiyana herheyî nestîne.» Hingê wî diwanzdeh kes birin ba xwe û ji wan re got: «Va ye, em hildikişin Orşelîmê û hemû tiştên ku ji hêla pêxemberan ve li ser Kurê Mirov hatine nivîsandin wê bên cih.» Lûqa 18:28-31

Û wî got: «Hay ji xwe hebin ku hûn neyên xapandin, çimkî gelek wê bi navê min werin û bêjin: Ez Mesîh im û dem nêzîk bûye! Ji ber vê yekê li pey wan neçin.» Lûqa 21:8

Ewê bikevin ber devê şûr û dîl bên girtin nav hemû miletan. Heta ku demên miletên din temam bibin, Orşelîm wê ji aliyê miletên din ve bête pêçandin. Lûqa 21:24

Îsa jê re got: «Ey Filîpos, evqas dem e ez bi we re me, ma te ez nas nekirime? Yê ku min dîtiye, Bav dîtiye; hingê tu çawa dibêjî: 'Bav nîşanî me bide?'» Yûhenna 14:9

Min ev tişt ji we re gotin, da ku hûn netirsin. Ewê we ji kinîştan derxin. Belê, wext tê ku her kesê ku we bikuje, wê bifikire ku ew ji Xwedê re xizmetê dike. Û van tiştan wê bi we bikin, ji ber ku wan ne Bav nas kiriye û ne jî ez. Lê min ev tişt ji we re gotin, da ku gava dem were, hûn bînin bîra xwe ku min ji we re gotibûn. Û min ev tişt di destpêkê de ji we re negotin, ji ber ku ez bi we re bûm. Yûhenna 16:1-4

Min ev tişt bi metelokan ji we re gotine, lê wext tê ku ez êdî bi metelokan ji we re nabêjim, lê ez ê bi eşkereyî Bav ji we re bidim zanîn. Yûhenna 16:25

Cara duyem jê re got: «Ey Şimûnê kurê Yûnis, ma tu ji min hez dikî?» Îsa jê re got: «Erê, ya Xudan, tu dizanî ku ez ji te hez dikim.» Wî jê re got: «Miyên min biçêrîne.» Cara sêyem jê re got: «Ey Şimûnê kurê Yûnis, ma tu ji min hez dikî?» Petrûs xemgîn bû ji ber ku wî cara sêyem jê re got: «Ma tu ji min hez dikî?» Û wî jê re got: «Ya Xudan, tu her tiştî dizanî, tu dizanî ku ez ji te hez dikim.» Îsa jê re got: «Miyên min biçêrîne.» Yûhenna 21:16-17

Gava ku ew li hev civiyan, ji wî pirsîn û gotin: «Ya Xudan, ma tu di vê demê de padîşahiyê ji Îsraêlê re vegerînî?» Wî ji wan re got: «Ne karê we ye ku hûn dem û demên ku Bav bi desthilatiya xwe daniye bizanibin.» Karên Şandiyan 1:6-7

Ji ber vê yekê tobe bikin û vegerin, da ku gunehên we bên paqijkirin, dema ku demên rihetiyê ji ber Xudan werin; Û ew ê Îsa Mesîh bişîne, ku berê ji we re hatibû mizgînkirin: Divê ezman wî qebûl bike heta demên vegerandina her tiştî, yên ku Xwedê ji destpêka dinyayê ve bi devê hemû pêxemberên xwe yên pîroz gotiye. Karên Şandiyan 3:19-21

Lê gava ku dema soza ku Xwedê ji Birahîm re soz dabû nêzîk bû, gel li Misrê zêde bû û zêde bû (Karên Şandiyan 7:17).

Û deng careke din, cara duyem jê re got: «Tiştên ku Xwedê paqij kirine, tu wan nepak nehesibîne.» Karên Şandiyan 10:15

Loma ew demek dirêj li wir man û bi cesaret di Xudan de peyivîn, Xudan jî şahidiya peyva kerema xwe kir û bi destên wan nîşan û keramet dan. Karên Şandiyan 14:3

Û hemû miletên mirovan ji yek xwînê çêkir da ku li ser hemû rûyê erdê bijîn, û demên berê diyarkirî û sînorên ji bo rûniştina wan destnîşan kir; Û Xwedê demên vê nezanînê ji nedîtî ve hat; lê niha ferman dide hemû mirovan li her derê ku tobe bikin: Karên Şandiyan 17:26,30

Û piştî ku demekê li wir ma, ew çû û bi rêz li seranserê herêma Galatya û Firîgyayê geriya û hemû şagirtan xurt kir. Karên Şandiyan 18:23

Û gava ew li ser rastdarî, xweragirî û dîwana pêşerojê diaxivî, Felîks lerizî û bersiv da: «Di vê demê de here; gava ku wextê min ê guncaw hebe, ez ê gazî te bikim.» Karên Şandiyan 24:25

Name

Çimkî gava em hê bê hêz bûn, Mesîh di wextê xwe de ji bo nepakan mir. Romayî 5:6

Çimkî ez texmîn dikim ku cefayên vê demê ne hêja ne ku bi rûmeta ku wê di me de eşkere bibe, bên berawirdkirin. Romayî 8:18

Bi vî awayî, di vê dema niha de jî li gor hilbijartina kerema Xwedê mayînek heye. Romayî 11:5

Û ji ber ku em dizanin dem hatiye ku em ji xewê şiyar bibin, çimkî niha xilasiya me ji dema ku me bawer kir nêzîktir e. Romayî 13:11

Ji ber vê yekê, berî wextê tiştekî dadbar nekin, heta ku Xudan bê, yê ku hem tiştên veşartî yên tariyê ronî dike û hem jî niyeta dilan eşkere dike. Hingê her kes dê ji Xwedê pesnê bistîne. 1 Korîntî 4:5

(Çimkî ew dibêje: Min di dema qebûlkirî de dengê te bihîst û di roja xilasiyê de alîkariya te kir. Va ye, niha dema qebûlkirî ye; va ye, niha roja xilasiyê ye.) 2 Korîntî 6:2

Lê bi wekheviyê, da ku niha di vê demê de zêdehiya we ji bo kêmasiya wan be, da ku zêdehiya wan jî ji bo kêmasiya we be: da ku wekhevî hebe: 2 Korîntî 8:14

Niha ez dibêjim ku mîratgir, heta ku zarok e, ji xulamekî cuda nîne, her çend ew xulamê her tiştî be jî; lê heta dema ku bav diyar kiriye, di bin perwerdevan û rêveberan de ye.
Her weha em jî, dema ku em zarok bûn, di bin hêmanên dinyayê de bûn: Lê gava ku dem temam bû, Xwedê Kurê xwe şand, ku ji jinekê çêbû, di bin qanûnê de çêbû, da ku yên di bin qanûnê de ne xilas bike, da ku em bibin kurên kur. Galatî 4:1-5

Da ku di dabînkirina temamiya deman de, ew her tiştî, hem yên li ezmanan û hem jî yên li ser erdê, di Mesîh de, di yekîtiyê de bicivîne: Efesî 1:10

Ji bo demê sûd werbigirin, çimkî roj xerab in. Efesî 5:16

Bi şehrezayî li hember yên derve bimeşin û ji demê sûd werbigirin. Kolosî 4:5

Niha Ruh bi eşkereyî dibêje ku di demên dawîn de hinek wê ji baweriyê dûr bikevin, guh bidin ruhên xapînok û hînkirinên cinan; 1 Tîmotêyos 4:1

Ev jî bizanibe ku di rojên dawîn de demên dijwar wê bên. 2 Tîmotêyos 3:1

Ji ber vê yekê, ez li ber Xwedê û Xudan Îsa Mesîh, yê ku wê di dema xuyabûna xwe û Padîşahiya xwe de li zindiyan û miriyan hukum bike, tembîh li te dikim: Peyvê bide bihîstin, di wextê xwe de, di bê wextê xwe de, li ber çavan bigire; bi hemû sebir û hînkirinê hişyar bike, hişyar bike, şîret bike. Çimkî wê demê bê ku ew ê hînkirina saxlem tehemûl nekin; lê ew ê li gorî xwestekên xwe mamosteyan kom bikin û guhên wan bixurînin; û ew ê guhên xwe ji rastiyê dûr bixin û ber bi çîrokan ve biçin. 2 Tîmotêyos 4:1-4

Lê di demên diyarkirî de peyva xwe bi belavkirina Mizgîniyê eşkere kir, ku li gor fermana Xwedayê Xilaskarê me li min hatiye spartin. Tîtos 1:3

Xwedayê ku di demên berê de bi gelek awayan û bi awayên cûrbecûr bi rêya pêxemberan ji bav û kalan re peyivî, Îbranî 1:1

Ji ber vê yekê divê em hîn bêtir bala xwe bidin tiştên ku me bihîstine, da ku em di tu kêliyê de ji bîr nekin. Îbranî 2:1

Dîsa, ew rojek diyarkirî destnîşan dike, bi navê Dawid dibêje, îro, piştî demek ewqas dirêj; wekî ku tê gotin: Îro heke hûn dengê wî bibihîzin, dilê xwe hişk nekin. Îbranî 4:7

Loma em bi cesaret nêzîkî textê keremê bibin, da ku em rehmê bistînin û keremê bibînin ku di dema hewcedariyê de alîkariyê bike. Îbranî 4:16

Lê hûn nizanin sibê çi wê bibe. Çimkî jiyana we çi ye? Ew tenê buxar e ku ji bo demekê xuya dibe û paşê winda dibe. Aqûb 4:14

Xwedayê û Bavê Xudanê me Îsa Mesîh pîroz be, ku li gor dilovaniya xwe ya zêde, me ji nû ve bi vejîna Îsa Mesîh ji nav miriyan ji bo hêviyeke zindî ji nû ve anî dinyayê, da ku em bibin mîrateke bêrizî, bêqisûr û bêçilmisî, ku li ezmanan ji bo we hatiye hilanîn, yên ku bi hêza Xwedê bi baweriyê ji bo xilasiya ku amade ye di dema dawîn de eşkere bibe, têne parastin. 1 Petrûs 1:3-5

Ji ber ku hûn dizanin ku hûn ne bi tiştên rizî, wek zêr û zîv, ji jiyana we ya vala ya ku bi kevneşopiya bav û kalên we hatiye wergirtin, hatine rizgar kirin; lê bi xwîna hêja ya Mesîh, wek berxekî bêqusûr û bêleke: Yê ku berî damezrandina dinyayê hatibû destnîşankirin, lê di van demên dawîn de ji bo we eşkere bû, yên ku bi wî baweriya xwe bi Xwedayê tînin, yê ku wî ji nav miriyan rakir û rûmet da wî, da ku bawerî û hêviya we bi Xwedê be. 1 Petrûs 1:18-21

Lê hûn nifşekî bijartî, kahînên padîşahî, miletekî pîroz, miletekî taybet in; da ku hûn pesnê wî yê ku we ji tariyê gazî ronahiya xwe ya ecêb kiriye, bidin zanîn: Hûn di demên berê de ne milet bûn, lê niha gelê Xwedê ne: yên ku rehm nedîtibûn, lê niha rehm dîtine. 1 Petrûs 2:9-10

Bila xemilandina wan ne wek xemilandina derveyî ya porê, lixwekirina zêr, an lixwekirina cil û bergan be; Lê bila ew mirovê veşartî yê dil be, di tiştê ku nemirî ye, ango xemilandina giyanekî nerm û aram, ku li ber Xwedê pir biqîmet e. Çimkî di demên berê de jinên pîroz jî, yên ku baweriya xwe bi Xwedê dianîn, bi vî awayî xwe xemilandin, bi îtaeta mêrên xwe: Çawa ku Sarayê guhdariya Birahîm dikir û jê re digot xudanê xwe, hûn keçên wê ne, heta ku hûn qenciyê bikin û ji tiştekî ecêb netirsin. 1 Petrûs 3:3-6

Madem ku Mesîh di beden de ji bo me êş kişandiye, hûn jî bi heman ramanê çekdar bibin: çimkî yê ku di beden de êş kişandiye, dev ji guneh berdaye; da ku ew êdî dema xwe ya mayî di beden de ne li gorî xwestekên mirovan, lê li gorî daxwaza Xwedê bijî. Çimkî dema jiyana me ya borî têra me dike ku em daxwaza miletên din pêk bînin, dema ku em di bêexlaqî, şehwet, zêdexwarina şerabê, şahiyan, ziyafetan û pûtperestiyên qirêj de dimeşiyan: 1 Petrûs 4:1-3

Çimkî dem hatiye ku divê darizandin ji mala Xwedê dest pê bike: û eger ew pêşî ji me dest pê bike, wê çi bibe dawiya wan ên ku guh nadin Mizgîniya Xwedê? 1 Petrûs 4:17

Ji ber vê yekê, xwe di bin destê bihêz ê Xwedê de nizim bikin, da ku ew di wextê xwe de we bilind bike: Hemû xemên xwe bavêjin ser wî; çimkî ew xema we dixwe. 1 Petrûs 5:6-7

Zarokên biçûk, ev cara dawî ye: û wek ku we bihîstiye ku dij-Mesîh wê were, niha jî gelek dij-Mesîh hene; ji vê yekê em dizanin ku ev cara dawî ye. 1 Yûhenna 2:18

Çawa ku wan ji we re got ku di dema dawîn de wê tinazker hebin, yên ku wê li gor xwestekên xwe yên nepak bimeşin. Cihûda 1:18

Kişif

Xwezî bi wî yê ku dixwîne û bi wan ên ku guh didin peyvên vê pêxemberîtiyê û tiştên ku tê de hatine nivîsandin digirin, çimkî dem nêzîk e. Peyxam 1:3

Û bi wî yê ku her û her dijî, yê ku ezman û tiştên ku tê de ne, û erd û tiştên ku tê de ne, û derya û tiştên ku tê de ne afirand, sond xwar ku êdî dem tune be: Peyxam 10:6

Ji ber vê yekê şa bibin, ey ezman û yên ku di wan de rûdinin! Wey li wan ên ku li ser erd û deryayê dijîn! Çimkî Îblîs bi xezebeke mezin daketiye ser we, çimkî dizane ku demek wî ya kurt heye. Peyxam 12:12

Û milyaketekî din ji perestgehê derket, bi dengekî bilind gazî wî yê ku li ser ewr rûniştibû kir: «Dasa xwe bavêje û bidirûn, çimkî wextê te yê bidirûn hatiye; çimkî dirûnê erdê gihîştiye.» Peyxam 14:15

Û ew ji min re got: «Gotinên pêxemberîtiyê yên vê kitêbê mohr neke, çimkî dem nêzîk e.» Peyxama Yûhenna 22:10

Apokrîfa

Û ji bo ku di mala Xudan Xwedayê me de ji me re ronahiyekê kifş bike û di dema xulamtiya me de xwarinê bide me. 1 Esdras 8:79

Û dîsa di demekê de te tofan anî ser yên ku li dinyayê dijîn û wan tune kir. 2 Esdras 3:9

Û nikarin tiştên ku di pêşerojê de ji rastan re soz hatine dayîn fam bikin: çimkî ev dinya tijî neheqî û qelsiyan e. Çimkî tovê xerab ji destpêkê ve di dilê Adem de hatiye çandin, û heta niha çiqas bêexlaqî aniye? Û heta ku dema dirûnê were, wê hîn çiqas berde? 2 Esdras 4:27,30

Çimkî bihuşt ji bo te vebûye, dara jiyanê hatiye çandin, dema pêşerojê hatiye amadekirin, firehî hatiye amadekirin, bajarek hatiye avakirin, û rihetî hatiye dayîn, erê, qencî û şehrezayiya bêkêmasî. 2 Esdras 8:52

Wî hingê bersiva min da û got: «Dem bi baldarî bipîve: û gava tu beşek ji nîşanên berê yên ku min berê ji te re gotine bibînî, wê hingê tu dê fêm bikî ku ew heman dem e ku Yê Herî Bilind dê dest bi serdana cîhana ku wî afirandî bike.» 2 Esdras 9:1-2

Û wî bersiva min da û got: «Çawa ku zevî be, tov jî wisa ye; çawa kulîlk bin, reng jî wisa ne; karker çawa be, kar jî wisa ye; û cotkar çawa be, çandiniya wî jî wisa ye; çimkî ew dema dinyayê bû.» 2 Esdras 9:17

Yê Herî Bilind jî li demên serbilindiyê nihêrî, û va ye, ew qediyan û kirêtiyên wî temam bûn. 2 Esdras 11:44

Û wî ji min re got: «Çawa ku tu nikarî tiştên ku di kûrahiya deryayê de ne bigerî û bizanî, wisa jî tu kes li ser rûyê erdê nikare Kurê min an jî yên ku bi wî re ne bibîne, ji bilî rojê.» 2 Esdras 13:52

Û ji ber ku ew dadwerekî rast e, wî tiştê ku dabû te di wextê xwe de ji te stand. 2 Esdras 14:32

Kurê min here Medyayê, çimkî ez bi rastî bawer dikim ku ew tiştên ku pêxember Yûnis li ser Nînewayê gotiye, ew ê were hilweşandin; û ku ji bo demekê aştî dê li Medyayê hebe; û ku birayên me dê ji wê axa baş li ser erdê belav bibin: û Orşelîm dê wêran bibe, û mala Xwedê ya tê de dê were şewitandin, û dê ji bo demekê wêran bibe; Û ku dîsa Xwedê dê rehmê li wan bike, û wan dîsa bîne nav wê erdê, ku ew ê perestgehek ava bikin, lê ne mîna ya yekem, heya ku dema wê serdemê temam bibe; û piştre ew ê ji hemî deverên dîlgirtina xwe vegerin, û Orşelîmê bi rûmet ava bikin, û mala Xwedê dê her û her bi avahiyek bi rûmet li wê were avakirin, wekî ku pêxemberan li ser wê gotine. Tobît 14:4-5

Çimkî niha dem hatiye ku tu alîkariya mîrateya xwe bikî û karên xwe ji bo tunekirina dijminên ku li dijî me rabûne pêk bînî. Piştî vê demê her kes vegeriya mîrateya xwe, û Cihût çû Betûlyayê û di milkê xwe de ma û di dema xwe de li hemû welêt bi rûmet bû. Û di rojên Cihûtîyê de û ne jî piştî mirina wê, kesek tunebû ku zarokên Îsraêl êdî bitirsîne. Cihût 13:5,21,25

Çimkî hemû qurban ji bo bîhneke xweş ji bo te pir kêm e, û hemû rûn ji bo pêşkêşa te ya şewitandinê têrê nake: lê yê ku ji Xudan ditirse her dem mezin e. Cihûda 16:16

Ey Xudan, di dema tengahiya me de xwe bide nasîn û cesaretê bide min, ey Padîşahê miletan û Xudanê hemû hêzan. Zêdekirin li Ester 14:12

Û di zikê diya min de di deh mehan de wek goşt hat afirandin, di xwînê de, ji tovê mirovan û kêfa ku bi xewê re tê, hat pêçandin. Şehrezayiya Silêman 7:2

Eger mirovek pir ezmûn bixwaze, ew tiştên berê dizane û texmînên rast dike ka çi wê were: ew hûrguliyên axaftinan dizane û dikare hevokên tarî şîrove bike: ew nîşan û kerametan, û bûyerên demsal û deman pêşbînî dike. Şehrezayiya Silêman 8:8

Aqilmendiya li ser textê te rûniştî bide min; û min ji nav zarokên te red neke: Çimkî ez xulamê te û kurê xizmetkara te mirovekî qels im, û demek kurt im, û ji bo têgihîştina dadwerî û qanûnan pir ciwan im. Çimkî her çend mirov di nav zarokên mirovan de qet ewqas bêkêmasî nebe jî, lê heke aqilmendiya te bi wî re nebe, ew ê bê berçavgirtin. Aqilmendiya Silêman 9:4-6

Çimkî tu dikarî hêza xwe ya mezin her dem nîşan bidî, gava ku tu bixwazî; û kî dikare li hember hêza milê te bisekine? Şehrezayiya Silêman 11:21

Çimkî di demên berê de jî, dema ku gewrên serbilind winda bûn, hêviya cîhanê ya ku bi destê te dihat rêvebirin, di firaxek qels de xilas bû û ji bo hemû nifşan nifşek hişt. Şehrezayiya Silêman 14:6

Çimkî Xudan, te di her tiştî de gelê xwe mezin kir û ew bi rûmet kirin, te ew kêm nehesiband, lê te di her dem û her cihî de alîkariya wan kir. Şehrezayiya Silêman 19:22

Ewê gotinên xwe ji bo demekê veşêre, û lêvên gelek kesan wê şehrezayiya wî eşkere bikin. Ecclesiasticus 1:24

Dilê xwe rast bike û her tim sebir bike, û di dema tengasiyê de lez neke. Waîz 2:2

Çimkî Xudan tijî dilovanî û rehm e, sebir dike û pir dilovan e, gunehan dibaxşîne û di dema tengasiyê de xilas dike. Waiz 2:11

Negere ku bibî dadwer, ji ber ku tu nikarî neheqiyê ji holê rakî; da ku tu carî ji rûyê bihêzan netirsî, ku ew di rêya rastdariya te de asteng e. Waiz 7:6

Desthilatdariya erdê di destê Xudan de ye, û di wextê xwe de ew ê yekî sûdmend li ser wê deyne. Ecclesiasticus 10:4

Di karê xwe de zêde zana nebe û di dema tengahiya xwe de xwe pesnê xwe nede. Waîz 10:26

Karên Xudan ji destpêkê ve bi dadbarî têne kirin: û ji dema ku wî ew çêkirine ve wî beşên wan ji hev veqetandine. Ecclesiasticus 16:26

Xudan mirov ji erdê afirand û ew dîsa vegerand wê erdê. Wî çend roj û demek kurt da wan, û her weha desthilatdarî li ser tiştên li ser erdê jî da wan. Ecclesiasticus 17:1-2

Berî ku nexweş bibî, xwe nizm bike û di dema gunehan de tobe bike. Bila tiştek te nehêle ku tu soza xwe di wextê xwe de bidî û heta mirinê paşde nexî da ku rastdar bibî. Berî ku tu dua bikî, xwe amade bike; û nebe mîna yekî ku Xudan diceribîne. Li ser xezeba ku di dawiyê de wê were û dema tolhildanê, dema ku ew ê rûyê xwe bizivirîne, bifikire. Dema ku têra te hebe, dema birçîbûnê bi bîr bîne: û dema ku tu dewlemend bî, li ser xizanî û hewcedariyê bifikire. Ji sibê heta êvarê dem diguhere û her tişt li ber Xudan zû tê kirin. Mirovê aqilmend dê di her tiştî de bitirse û di roja gunehkirinê de ew ê ji sûc haydar be: lê bêaqil dê demê negire. Ecclesiasticus 18:21-27

Tiştê ku ji te re hatiye gotin, ji kesekî din re nebêje, wê demê tu ê qet xerabtir nebî. Çi ji bo dost be çi jî ji bo dijmin be, behsa jiyana mirovên din neke; û eger tu nikarî bê sûcdarî, wan eşkere neke. Çimkî wî te bihîst û te dît, û gava dem were ew ê ji te nefret bike. Ecclesiastics 19:7-9

Zanîna xerabiyê ne şehrezayî ye, û ne jî şîreta gunehkaran aqilmendî ye. Ecclesiasticus 19:22

Hin kes zimanê xwe digire, ji ber ku bersivek ne hewce ye; û hin kes jî bêdeng dimînin, ji ber ku wextê xwe dizanin. Mirovê aqilmend heta ku fersendê bibîne zimanê xwe digire: lê yê bêaqil û bêaqil wextê nabîne. Waiz 20:6-7

Çîrokeke bêdem wek muzîka di şînê de ye: lê lêdan û sererastkirina şehrezayiyê qet bêdem nînin. Ecclesiasticus 22:6

Çawa ku di avahiyekê de dar bi hev ve girêdayî û pêçayî bi lerzînê nayê vekirin, wisa jî dilê ku bi şîreta şîretkirî hatiye avakirin dê tu carî netirse. Waiz 22:16

Di feqîriya cîranê xwe de dilsoz be, da ku tu di dewlemendiya wî de şa bibî; di dema tengahiya wî de li kêleka wî bimîne, da ku tu bi wî re di mîrateya wî de bibî mîratgir: çimkî mal û milkê kêm her tim nayê biçûkxistin û dewlemendê bêaqil jî nayê heyrankirin. Ecclesiastics 22:23

Ew her tiştî bi şehrezayiya xwe tijî dike, wek Fîson û wek Dicle di dema fêkiyên nû de. Ew têgihîştinê wek Firat û wek Urdun di dema dirûnê de zêde dike. Ew hînkirina zanînê wek ronahiyê û wek Geon di dema rezçinînê de dide xuyakirin. Ecclesiasticus 24:25-27

Çi mirovek dewlemend be çi jî xizan, eger dilê wî ji bo Xudan baş be, ew ê her dem bi rûyekî şad kêfxweş bibe. Waîz 26:4

Eger tu di nav bêaqil de bî, bala xwe bide demê; lê her tim di nav mirovên aqilmend de be. Ecclesiastics 27:12

Dema ku cîranê xwe hewce dike deyn bide û di wextê xwe de deynê cîranê xwe vegerîne. Soza xwe bigire û bi dilsozî pê re mijûl bibe, û tu ê her gav tiştê ku ji te re pêwîst e bibînî. Gelekan, dema ku tiştek ji wan re tê deynkirin, ew dihesibandin ku ew hatiye dîtin û wan dixistin tengasiyê ku alîkariya wan dikir. Heta ku ew bistîne, ew ê destê mirovekî maç bike; û ji bo pereyê cîranê xwe ew ê bi nermî biaxive: lê gava ku ew ê vegerîne, ew ê demê dirêj bike û gotinên xemgîn vegerîne û ji demê gilî bike. Waiz 29:2-5

Çavnebarî û hêrs temenê kurt dikin, û xemxwarî berî demê pîrbûnê tîne. Ecclesiasticus 30:24

Li cihê muzîkjenekî gotinan dernexe û şehrezayiya bêdem belav neke. Waîz 32:4

Di wê demê de ku rojên te biqedin û jiyana te biqede, mîrata xwe belav bike. Ecclesiastics 33:23

Dilovanî di dema tengasiyê de wek ewrên baranê di dema ziwabûnê de guncaw e. Waiz 35:20

Demê kurt bike, peymanê bi bîr bîne, û bila ew karên te yên ecêb ragihînin. Waîz 36:8

Hevalek heye ku bi bextewariya hevalekî xwe şa dibe, lê di dema tengasiyê de li dijî wî ye. (Waîz 37:4)

Hingê cih bide bijîşk, çimkî Xudan ew afirandiye: nehêle ew ji te dûr bikeve, çimkî tu hewcedarê wî yî. Demek heye ku di destên wan de serkeftinek baş heye. Çimkî ew ê ji Xudan re dua bikin ku ew tiştê ku ew ji bo rehetî û dermankirinê didin da ku jiyanê dirêj bikin, bi ser bixe. Ecclesiastics 38:12-14

Û kes nikare bêje: Ev çi ye? Ji bo çi? Çimkî di wextê guncaw de ew ê hemû bên lêgerîn: bi fermana wî av wek kom û bi gotinên devê wî jî wek embarên avê sekinîn. Ecclesiastics 39:17

Hin ruh hene ku ji bo tolhildanê hatine afirandin, ku di xezeba xwe de li ser lêdanên giran radiwestin; di dema wêrankirinê de ew hêza xwe dirijînin û xezeba wî yê ku wan afirandiye aram dikin. Ecclesiasticus 39:28

Ew ê bi fermana wî şa bibin û dema ku hewce be, ew ê li ser erdê amade bin; û dema ku wextê wan were, ew ê peyva wî neşkînin. Ji ber vê yekê mirov nikare bêje: "Ev ji wê xirabtir e: ji ber ku di wextê xwe de ew ê hemî baş werin pejirandin." Ecclesiastics 39:31,34

Bira û alîkar li dijî dema tengasiyê ne: lê xêr ji herduyan jî bêtir xilas dike. Waîz 40:24

Wî heyv jî afirand da ku di demsala xwe de ji bo diyarkirina deman û nîşana cîhanê xizmet bike. (Ecclesiasticus 43:6)

Nûh bêkêmahî û rastdar hat dîtin; di dema xezebê de ew di berdêla dinyayê de hat girtin; ji ber vê yekê, dema ku tofan hat, ew wekî bermahiyek li ser erdê ma. (Waîz 44:17)

Di dema Mûsa de jî wî û Kaleb kurê Yefunne dilovanî kirin, li hember civînê li ber xwe dan, gel ji gunehan dûr xistin û yên xerab ên ku gazin dikirin aram kirin. Waiz 46:7

Silêman di demek aram de hukumdarî kir û bi rûmet bû; çimkî Xwedê li dora wî her tişt bêdeng kir, da ku ew bikaribe bi navê wî xaniyek ava bike û perestgeha xwe ya herheyî amade bike. Ecclesiasticus 47:13

Bîranîna Yoşiya mîna bîhnxweşiya ku bi hunera dermanfiroşiyê tê çêkirin e: ew di dev de wek hingiv û di ziyafeta şerabê de wek muzîk şîrîn e. Wî di vegerandina gel de xwe rast nîşan da û kirêtiyên neheqiyê ji holê rakir. Wî dilê xwe ber bi Xudan ve birin û di dema bêxwedayan de wî perestiya Xwedê saz kir. Waiz 49:1-3

Em çawa Zorobabel mezin bikin? Ew jî wek mohrek li milê rastê bû: Îsa kurê Josedac jî wisa bû: yên ku di dema xwe de xanî ava kirin û ji bo Xudan perestgehek pîroz ava kirin, ku ji bo rûmeta herheyî hatibû amadekirin. Ecclesiasticus 49:11-12

Ji ber vê yekê, Xwedayê hemûyan pîroz bikin, yê ku tenê li her derê tiştên ecêb dike, yê ku rojên me ji zikê dayikê ve bilind dike û li gorî dilovaniya xwe bi me re tevdigere. Ew şahiya dil dide me û di rojên me de li Îsraîlê aştî heta hetayê be: Da ku dilovaniya xwe bi me re piştrast bike û di wextê xwe de me rizgar bike! Ecclesiastics 50:22-24

Min gazî Xudan, Bavê Xudanê xwe kir, da ku di rojên tengahiya min de û di dema pozbilindan de, dema ku alîkarî tune bû, min nehêle. Ez ê her dem pesnê navê te bidim û bi şikirdariyê pesnê te bidim; û bi vî awayî duaya min hat bihîstin: Çimkî te ez ji wêraniyê xilas kirim û ji dema xerab xilas kirim: ji ber vê yekê ez ê spasiya te bikim û pesnê te bidim û navê wan pîroz bikim, ey Xudan. Ecclesiastics 51:10-12

Karê xwe zû bixebite, û ew ê di wextê xwe de xelata te bide te. (Waîz 51:30)

Neheqiyên bav û kalên me bi bîr neyne, lê niha di vê demê de li ser hêz û navê xwe bifikire. Barûx 3:5

Dema ku wextê mirina Metatiya nêzîk bû, wî ji kurên xwe re got: «Niha serbilindî û şermezarî û dema wêrankirinê û xezeba hêrsê xurt bûne: Ji ber vê yekê, kurên min, ji bo qanûnê xîretkêş bin û canê xwe ji bo peymana bav û kalên xwe bidin. Bînin bîra xwe ka bav û kalên me di dema xwe de çi kirin; da ku hûn rûmetek mezin û navekî herheyî bistînin. Ma Birahîm di ceribandinê de ne dilsoz hat dîtin û ev yek jê re wekî rastdarî hat hesibandin? Yûsif di dema tengahiya xwe de ferman parast û bû xudanê Misrê. 1 Maccabees 2:49-53

Ji ber vê yekê, bila ji min dûr be ku ez di her dema tengasiyê de canê xwe biparêzim, çimkî ez ji birayên xwe ne çêtir im. 1 Maccabees 13:5

Di wê demê de Şimûn rabû ser xwe û ji bo miletê xwe şer kir, û piraniya milkê xwe xerc kir, û mêrxasên miletê xwe çekdar kir û mûçe da wan, Çimkî di dema wî de tişt di destên wî de baş bûn, da ku milet ji welatê xwe hatin derxistin, û ewên ku li bajarê Dawid li Orşelîmê bûn jî, yên ku ji xwe re bircêk çêkiribûn, ji wir derketin, û her tiştê perestgehê qirêj kirin, û di cihê pîroz de gelek zirar kirin: 1 Maccabees 14:32,36

Birayên Cihû yên li Orşelîm û li welatê Cihûstanê, ji birayên Cihû yên li seranserê Misrê re saxî û aştiyê dixwazin: Xwedê ji we re dilovan be û peymana xwe ya ku bi Birahîm, Îshaq û Aqûb, xulamên xwe yên dilsoz re çêkiriye, bi bîr bîne; Û dilê we hemûyan bide ku hûn bi cesaret û dilxwazî xizmetê jê re bikin û îradeya wî bikin; Û dilên xwe di qanûn û fermanên wî de vekin û aştiyê ji we re bişînin, Û duayên we bibihîzin û bi we re bibin yek û di dema tengasiyê de we qet nehêlin. 2 Maccabees 1:1-5